

LAFORÊT
Félibre-carretié de Sant-Gile

Gàubi d'enfant



C.I.E.L. d'Oc
Centre International de l'Écrit en Langue d'Oc
3 Place Joffre, 13130 Berre L'Étang
<http://www.lpl.univ-aix.fr/ciel/>

INTROUDUCIOUN

“ La meiouro di prefaci pèr toun libre, me dis dins sa letro dóu 24 d'abriéu Frederi Mistral, es aquelo mounte nous diras, tu-même, coume siés devengu felibre “. Lou Mèstre s'estènt espremi d'aquéu biais, n'avièu plus qu'à segui sa dicho e à faire, au legeire, lou raconte di fa que, treboullant moun èsse, avien enfluï sus ma vido.

Dève au bonur d'èstre paire aquéu d'èstre un brisoun pouèto; e, se quaucun s'amerito la dedicaci d'aquest libre, es mis enfant que sèmblon agué pres pèr toco de me dita tóuti li jour quàuqui sujet nouvèu. — Mai lou fa lou mai pretoucant, aquéu qu'es primadié, lou veici: lou 5 d'abriéu 1904, avièu passa la journado à Sant-Gile; uno journado tant longo, longo que lis ouro m'èron de semano. Lou sèr, au darrié trin, arribave en Arle, e lèu m'adraiaive au maset, en Trebon, lou cor talamen pounchouneja, l'amo talamen ensournido, que semblavo bèn miés qu'anave à l'endavans d'un malur. Es en van qu'espinchave se, pèr alin, dins la draiolo di tamarisso, entre-vesiéu pas la femo émé lou pichot sus si bras. — Res !.. Ah! fuguèron lèu franqui li quàuqui centenau de mètre qu'avièu encaro à faire. — Traversère li gara pèr acourchi, segur, aquesto fes, que mi pressentido de la journado n'èron que trop veraio. — E d'efèt, lou pichot qu'avièu leissa, lou matin, fres, escarrabiha e ajougui, eissejavo, plagnitiéu, dins soun brès. — La maire, desvariado, èro clinado sobre éu, despeitrido, assajant pèr la desenco fes de lou faire teta; pèr la desenco fes, refusavo lou sen! Quau es que nous dira çò que soufris uno maire que sènt raia, dins si veno, de flot de vido que regounflon sèns pousqué n'en pourgi à la car de sa car! Quau depintara lis afan d'un paire que vèi, despoudera, s'amoussa plan-planet lou lume de sis espèro ! E, podon rèn faire, éli; e, li poutoun e li lagremo arrèston pas, d'uno souleto minuto, aquéu plang doulènt que ié tanco, sèmpre mai profound dins lou cor, lou clavèu de l'angouisso.

Es en van que lou brave e saberu Moussu Morizot, d'Arle, dounavo, em'uno afecioun mai-que-mai assiduo, tout çò que la sciènci i'avié vuja de cuneissènço. Rèn ié fasié! Chasque jour apoundié un velet de mai à neste tristun. Semblavo vertadieramen que la Mort aguèsse marca neste angeloun de soun estampiho de dóu. Touto uno semano, fuguerian ansin bourroula, coume atupi, de çò que nous anavo arriba. E, quand regarde, vuei, lou bèu sagatun que crèis drud coume lou grame, aquéu bèu drole en quau si quatre an fan uno lèi d'èstre insoucitous, me demandariéu quasimen, s'es bèn éu que nous a fa passa pèr lis estamino que vène de rapela.

Ah ! lou jour qu', après un darrié remèdi counseia pèr aquéu brave dóutour, s'arrestè d'eisseja, e que lou veguerian, pamens, s'apasima e repausa sèns fèbre soun paure cors doulènt e meigrinèu: queto raiado d'espèr! quéti raive estrambourdant pèr nòstis amo! Que trefoulimen de joio, quouro, après aquéu som bèn-fasènt, en s'eigrejant, nous souriguè! Que de causo, dins soun sourrire angeli! «Veses, nous disié, revène ! Coume ? plouras mai ? Partirai plus, semblavo apoundre»... — E, nous restè!

Que troubarés, pièi, d'estounant que, sus aqueu coumoul de coumbourimen de tutto meno, se siegue espandido, la flour counsoulanto de pouësiò! E, pèr traire lou desbounde de mi lagno, pièi de ma joio e de moun gramaci, poudiéu-ti faire autramen que de deveni